29/7/24

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता मय पक्षकार हाजिर वादी स्वयं हाजिर आया वादी पत्र आगे नही चलाना चाहता है। वाद पत्र को इसी स्तर पर विड्रा करना चाहता है। प्रार्थना पत्र अवलोकन व वाद मनन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है पत्रावली विड्रा की जाकर इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसला होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.07.29 17:53:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रार्थी
g. by me